

*Interaktivna knjiga o sigurnosti na internetu*

# DRUŽIMO SE SA SANGOM



# SADRŽAJ



## VJEŽBA 1: PRAVA NASPRAM ŽELJA

3



## VJEŽBA 2: NAJVAŽNIJA 3 PRAVA

8



## VJEŽBA 3: DIJELJENJE

9



## VJEŽBA 4: SAVJET

10



## VJEŽBA 5: POVJERENJE

12



## VJEŽBA 6: PORUKE

15



## VJEŽBA 7: BLOKIRANJE

16



## VJEŽBA 8: ODGOVOR

18



## VJEŽBA 9: PODRŠKA

19



## VJEŽBA 10: UPOZORENJE

20



## VJEŽBA 11: ZAŠTITA

22



## VJEŽBA 12: ŠITIOVI

26



TVOJE IME

## VJEŽBA 1

# PRAVA NASPRAM ŽELJA

Kakva je razlika između prava i želja?  
Ispod tvrdnje napišite da li ona predstavlja  
„pravo“ ili „želju“..



01

Tvoja soba

P | Ž |

02

Brza hrana

P | Ž |

03

Zaštita od diskriminacije

P | Ž |

04

Džeparac koji trošiš kako želiš

P | Ž |

05

Obrazovanje

P | Ž |

06

Odlazak na put na raspustu

P | Ž |

07

Igra

P | Ž |

08

Slanje poruka preko  
mobilnog telefona

P | Ž |

09

Sloboda njegovanja vlastite  
kulture, jezika i vjere

P | Ž |

10

Pristojan dom

P | Ž |

## VJEŽBA 1

# PRAVA NASPRAM ŽELJA

Kakva je razlika između prava i želja?  
Ispod tvrdnje napišite da li ona predstavlja  
„pravo“ ili „želju“..



11

Najnovija moda

P | | Ž

12

Upotreba kompjutera

P | | Ž

13

Čist vazduh

P | | Ž

14

Kvalitetna hrana

P | | Ž

15

Zaštita od zlostavljanja i  
zanemarivanja

P | | Ž

16

Gledanje televizije

P | | Ž

17

Zdravstvena njega kada ti  
treba

P | | Ž

18

Mogućnost da izraši svoje  
mišljenje i da te se sasluša

P | | Ž

# KONVENCIJA O PRAVIMA DJETETA



 1 DEFINICIJA DJETETA	 2 BEZ DISKRIMINACIJE	 3 U NAJBOLEJM INTERESU DJECE	 4 OŽIVLJAVANJE PRAVA	 5 USMIERAVANJE OD STRANE PORODICE DOK DJECA ODRASTAJU	 6 ŽIVOT, PREZIVLJAVANJE I RAZVOJ	 7 IME I DRŽAVLJANSTVO
 8 IDENTITET	 9 DRŽANJE PORODICE NA OKUPU	 10 KONTAKT SA RODITELJINJOM U DRUGOJ DRŽAVI	 11 ZAŠTITA OD KIDNAPOVANJA	 12 POŠTIVANJE STAVOA DJETETA	 13 SLOBODA IZRAŽAVANJE MIŠLJENJA	 14 SLOBODA MIŠLJENJA I VJEROISPRAVOSTI
 15 FORMIRANJE ILL PRIDRUŽUVANJE GRUPAMA	 16 ZAŠTITA PRIVATNOSTI	 17 PRISTUP INFORMACIJAMA	 18 ODGOVORNOST RODITELJA	 19 ZAŠTITA OD NASILJA	 20 DJECΑ BEZ PORODICE	 21 USVOJENA DJECA
 22 DJECΑ IZBJEGLICE	 23 DJECΑ SA POSEBnim POTREBAMA	 24 ZDRAVLJE, VODA, HRANA, OKRUŽENJE	 25 KONTROLA IZMJESTENE DJECE	 26 SOCIJALNA I EKONOMSKA POMOC	 27 HRANA, ODJEĆA, SIGURAN DOM	 28 PRISTUP OBRAZOVANJU
 29 CILJEVI OBRAZOVANJA	 30 KULTURA, JEZIK I RELIGIJA MANJINA	 31 ODMR, IGRA, KULTURA, UMJETNOST	 32 ZAŠTITA OD ŠTETNOG RADA	 33 ZAŠTITA OD ŠTETNIH DROGA	 34 ZAŠTITA OD SEKSUALNEG ISKORISTAVANJA	 35 SPREČAVANJE PRODAJE I TRGOVINE LJUDIMA
 36 ZAŠTITA OD EKSPLOATACIJE	 37 DJECΑ U PRITVORU	 38 ZAŠTITA TOKOM RATA	 39 OPORAVAK I REINTEGRACIJA	 40 DJECΑ KOJA KRŠE ZAKON	 41 PRIMJESA NAJBOLEJIM ZAKONSKIM RJEŠENJIMA ZA DJECU	 42 SVAKO MORA ZNATI DJEĆA PRAVA
 43-54 KAKO FUNKCIIONIŠE OVA KONVENCIJA	<b>KONVENCIJA O PRAVIMA DJETETA</b>					

# KONVENCIJA O PRAVIMA DJETETA



 <b>1</b> <b>DRŽAVLJANSTVO DJETETA</b>	Djete je svaka osoba mlađa od 18 godina	Sva djeca imaju ova prava, bez obzira ko su, gdje žive, kojim jezikom pričaju, koja je njihova vjeroispovijest, kako razmisljavaju, kako izgledaju, da li su dječak ili djevojčica, da li imaju neke posebne potrebe, da li su bogati ili siromašni i bez obzira na to su im roditelji ili ko im je porodica, ili čim se njihovi roditelji ili porodice bave i u Štu vjeruju. Niti prema jednom djetu se ne smije postupati nepravdivo iz bilo kojeg razloga.	 <b>2</b> <b>NEZ DISKREMINACIJE</b>	Sva djeca imaju ova prava, bez obzira ko su, gdje žive, kojim jezikom pričaju, koja je njihova vjeroispovijest, kako razmisljavaju, kako izgledaju, da li su dječak ili djevojčica, da li imaju neke posebne potrebe, da li su bogati ili siromašni i bez obzira na to su im roditelji ili ko im je porodica, ili čim se njihovi roditelji ili porodice bave i u Štu vjeruju. Niti prema jednom djetu se ne smije postupati nepravdivo iz bilo kojeg razloga.	 <b>3</b> <b>ZAŠTITA INTERESUĆICE</b>	Kada države donose odluke trebalo bi da provramlje kako će te odluke uticati na djecu. Svi državni treba da rade ono što je u najboljem interesu djeteta. Država bi trebalo da se pobrine da su sva djeca zaštićena i da se za njih brinu njihovi roditelji, ili druge osobe uključio su njima povjerenja. Država treba da se osigura da takve osobe ili institucije koje su odgovorne za brigu o djeci rade dobar posao.
 <b>4</b> <b>DOKAZIVANJE PRAVA</b>	Država mora činiti sve što je u njenoj moci da svako djeće na njenoj teritoriji uživa sva prava iz ove Konvencije.	 <b>5</b> <b>DOKAZIVANJE STANI PRAVICE I DRUGOG ODRASTAJA</b>	Država bi trebalo da omogući porodicama i zajednicama da usmjeravaju svoju djecu kako bi oni tokom svog odrastanja uspeli ostvariti svoja prava na najbolji mogući način. Kako djeca budu više odrastala tako će im trebati manje usmjeravanja.	 <b>6</b> <b>ZAKON I PRAVLJENJE I RAZVOJ</b>	Svako djeće ima pravo na život. Države moraju osigurati da djece prežive i da se razvijaju na najbolji mogući način.	
 <b>7</b> <b>IMET I DRŽAVLJANSTVO</b>	Djeci se mora upisati datum rođenja i dato ime koje zavičano priznaje država. Djeca moraju imati državljanstvo (pripadnost državi). Kad god je to moguće, djeca bi trebalo da znaju ko su im roditelji, a roditelji bi se trebali bruniti o njima.	 <b>8</b> <b>IDENTITET</b>	Djeca imaju pravo na vlastiti identitet - službeni zapis o tome ko su oni, a što podrazumijeva i njihovo ime, nacionalnost i porodične veze. Niko im ne smije ovo oduzeti, ali ako se to ipak desi, država mora pomoći djetu da što prije povrati svoj identitet.			
 <b>9</b> <b>DRŽAVE PREDSTVUJU NA GRUPU</b>	Djeca se ne smiju odvajati od svojih roditelja, osim ako se njihovi roditelji dovoljno ne brinu za njih - na primjer, ako roditelj povratak djeće ili ga zanemaruje. Ako dječji roditelji ne žive zajedno bi trebala ostati u kontaktu sa oba roditelja, osim ako im takav kontakt šteti.	 <b>10</b> <b>AKO DJEĆE ŽIVI U I DRUGOJ DRŽAVI</b>	Ako djeće živi u i drugoj državi u kojoj ne žive njegovi roditelji, države moraju dopustiti djetetu i roditeljima da putuju kako bi ostali u kontaktu i provodili vrijeme zajedno.	 <b>11</b> <b>ZASLUGA OD KIDSUPNOVAKA</b>	Države moraju sprječiti da se djeca izvedu iz države kada je to protivno zakonu – na primjer, da ih neko kidnapuje ili da ih jedan roditelj drži u inozemstvu kada se tome protivi drugi roditelj.	
 <b>12</b> <b>POSTUPNAK STAVKA DJETETA</b>	Djeca imaju pravo slobodno iznijeti svoje mišljenje o pitanjima koja ih se tiču. Odrasli treba da saslušaju dječju i da ih uzimaju za ozbiljno.	 <b>13</b> <b>SLUŠAJTE IZGODNJE MJELENJE</b>	Djeca imaju pravo da slobodno podjele sa drugima ono što nauče, o čemu razmisljavaju i što osjećaju putem razgovora, crtanja, pisanja ili na bilo koji drugi način, ali da to ne steti drugim licima.	 <b>14</b> <b>SLUŠAJTE IZGODNJE VJEĆNOSTI</b>	Djeca mogu sama izabrati svoje stavove, mišljenje i religiju, ali ovim ne smiju ometati druge osobe da uživaju u tim istim pravima. Roditelji mogu usmjeravati djecu tako da ona tokom svog odrastanja nauče pravilno koristiti ovo pravo.	
 <b>15</b> <b>FORMIRANJE IZ PREDSTVUJUĆIH GRUPA</b>	Djeca se mogu pričušiti grupama ili sami formirati grupe ili organizacije i mogu se susretati sa drugima, sve dok to ne šteti nikome.	 <b>16</b> <b>ZASTITA PRIVATNOSTI</b>	Svako djeće ima pravo na privatnost. Zakonom se moraštiti privatnost djeteta, porodica, dom, komunikacije i ugled (ili dobro ime) od svakog narušavanja istih.	 <b>17</b> <b>PRISTUP INFORMACIJAMA</b>	Djeca imaju pravo dobijati informacije preko interneta, radija, televizije, novina, knjiga i iz drugih izvora. Odrasli bi trebalo da se osiguraju da informacije koje djeca dobijaju nisu štetne. Države treba da podstaknu medije da djele informacije iz mnoštva različitih izvora i na jezicima koje sva djeca mogu razumjeti.	
 <b>18</b> <b>ODGOVORNOST ROĐITELJA</b>	Roditelji su prvenstveno odgovorni za odgoj djeteta. Kada djeće nema roditelje, neka druga odrasla osoba će snositi tu odgovornost, a takva lica se nazivaju "skrbnici". Roditelji i skrbnici bi u vrijek trebali uboziruti što je najbolje za takvo djeće. Države im moraju pomoći. Kada djeće ima roditelje, oba roditelja moraju biti odgovorna za odgoj djeteta.	 <b>19</b> <b>ZASLUGA OD NALJSA</b>	Države moraju zaštiti dječju i zlostavljanja i zanemaranja od strane bilo kojeg odraslog lica koje se brine za njih.	 <b>20</b> <b>DUČAK BEZ POKROVNIKA</b>	Svako djeće za koje se njegova porodica ne može bruniti ima pravo da se za njega brinu lica koja uvažavaju djetetovo vjeroispovijest, kulturu, jezik i druge aspekte njegovog života.	
		 <b>21</b> <b>DUČAKA U ŠTUCI</b>	Kad su djeca usvojena, najvažnije je činiti ono što je najbolje za njih. Ako se djeće ne može pravilno zbrinuti u svojoj zemlji - na primjer da tu živi sa drugom porodicom - tada ono može biti usvojeno u drugoj državi.			

# KONVENCIJA O PRAVIMA DJETETA




<p><b>22</b>  <b>DJECJA BEZBEDNOST</b></p> <p>Djeca koja odlaze iz svoje matične države u drugu državu kao izbjeglice (jer za nje nije sigurno da će ih vratiti u svoju državu) imaju da dobiju pomoći i zaštitu i uživaju ista prava kao i djeca rođena u toj drugoj državi.</p>	<p><b>23</b>  <b>DJECА SA SPECIJALnim POTREBAMA</b></p> <p>Svako dijete sa posebnim potrebama treba na najbolji mogući način uživati u životu u zajednici. Dijete treba dobiti ukonjiti svoje strengreza za djecu sa posebnim potrebama u smislu da se oni mogu osamostaliti i aktivno učestvovati u društvu.</p>	<p><b>24</b>  <b>ZDRAVLJAJTE, ŽIVITE I OSIGURAJTE OKROŽJU</b></p> <p>Djeca imaju pravo na najviši mogući kvalitet zdravstvene njegе, na čist vodу, hrancе, zdravу hranу и сигурано окружује жivot. Сви односи и djeca bi trebalo da dobiju informacije о томе како да остану заштићени и здрави.</p>
<p><b>25</b>  <b>KONTROLA DEMATELNE DRŽAVE</b></p> <p>Svako dijete koje je smješteno bilo gdje daleko od kuće – iz razloga njege, zaštite ili zdravlja – mora imati zagaranirano konstantno nadgledanje njegove situacije kako bi se utvrdilo da li je sve u redu i da li je to mjesto najbolje za dijete.</p>	<p><b>26</b>  <b>SOCIJALNA I ECONOMSKA POMOĆ</b></p> <p>Države treba da obezbjeđuju novac ili drugu vrstu podrške za pomoć djeci iz siromašnih porodica.</p>	<p><b>27</b>  <b>HRANA, ŠKOLA I ŠEĆERNA DOM</b></p> <p>Djeca imaju pravo na hrancu, odjeću i sigurno mjesto za život kako bi mogli razvijati na najbolji mogući način. Država bi trebalo da pomognu porodicama i djeci koja si ovo ne mogu priuštiti.</p>
<p><b>28</b>  <b>PRISTUP OBRAZOVANJU</b></p> <p>Svako dijete ima pravo na obrazovanje. Osnovno obrazovanje mora biti besplatno. Srednja škola i visoko obrazovanje trebaju biti dostupni svakom djetetu. Djecu treba podsticati da nastave školovanje do najvišeg mogućeg nivoa obrazovanja. Disciplina u školama treba biti takva da se postupi prava svakog djeteta i da se nikada ne pribjegava nasilju.</p>	<p><b>29</b>  <b>CILJEVI OBRAZOVANJA</b></p> <p>Obrazovanje djece bi trebalo da im u potpunosti omogući razvoj ličnosti, talenata i sposobnosti. Ono bi trebalo da ih poduči kako da shvate svoja prava i kako da postupi prava drugih, njihovu kulturu i sveopšte različitosti. Takođe bi im trebalo pomoći da žive u miru i da čuvaju okoliš.</p>	
<p><b>30</b>  <b>EDUKACIJA KULTURE I RELIGIJI</b></p> <p>Djete ima pravo da koristi vlastiti jezik, kulturu i religiju – čak i ako ih ne dijeli sa većinom ljudi u državi u kojoj žive.</p>	<p><b>31</b>  <b>DRŽAVNA GLAVNA KULTURNA UNIVERZITET</b></p> <p>Svako dijete ima pravo na odmor, opuštanje, igru i učešće u kulturnim i kreativnim aktivnostima.</p>	<p><b>32</b>  <b>DETAKCIJE OD STEVNIH RATA</b></p> <p>Djeca imaju pravo biti poštedena od obavljanja poslova koji su opasni ili loši za njihovo obrazovanje, zdravlje ili razvoj. Ako djeca rade, imaju pravo na sigurnost na radnom mjestu i da budu uredno plaćena.</p>
<p><b>33</b>  <b>ZASTRICA OD KORIJENJA, PRAVLJENJA, NOŠENJA I PRODAJE ŠTEĆNIH DROGA</b></p> <p>Država mora zaštititi djecu od korijenja, pravljenja, nošenja ili prodaje štećnih droga.</p>	<p><b>34</b>  <b>ZASTRICA OD SEKSUALE IZKLOPLJIVANJA I ZLOSTVARJAVANJA</b></p> <p>Država moraštiti djecu od seksualne eksploatacije (iskoristavanja) i seksualnog zlostvarjavanja, što se odnosi i na ljude koji prisiljavaju djecu na seks zbog novca ili prave njihove pornografske fotografije ili filmove.</p>	<p><b>35</b>  <b>SPREČAVANJE PRISTUPA TRGOVINI LJUDIMA (ISKORISTAVANJA)</b></p> <p>Države moraju zaštiti djecu da ne budu kidnapovana ili prodata, ili da se ne odvedu u druge države ili mesta gdje će biti eksplorativana (iskoristavanja).</p>
<p><b>36</b>  <b>ZASTRICA OD EKSPLOATACIJE</b></p> <p>Djeca imaju pravo na zaštitu od svake ostale vrste eksploracije (iskoristavanja), čak i ako one nisu posebno spomenute u ovoj Konvenciji.</p>	<p><b>37</b>  <b>ZASTRICA OD RATA</b></p> <p>Djeca koja su optužena za kršenje zakona ne smiju biti ubijena, mučena, prema njima se ne smije okrutno postupati, ne smiju biti stavljenā doživotno u zator niti smiju biti stavljenā u zator sa odraslim osobama. Zator bi u vijeć trebao biti krajnja opcija i to samo na najkraci moguci vremenski period. Djeca u zatoru treba da imaju pravnu pomoc i da budu u mogućnosti ostati u kontaktu sa svojom porodicom.</p>	
<p><b>38</b>  <b>ZASTRICA TOKOM RATA</b></p> <p>Djeca imaju pravo biti zaštićena tokom rata. Niti jedno dijete mlade od 15 godina ne smije se pridružiti vojski ili užeti učešće u ratu.</p>	<p><b>39</b>  <b>OPOVRĐIVANJE I REINTEGRACIJA</b></p> <p>Djeca imaju pravo da dobiju pomoc ako su povrijeđena, zanemarena, loše tretirana ili pogodenata ratom, kako bi im se moglo povratiti zdravlje i dostojanstvo.</p>	<p><b>40</b>  <b>DJECА KOD KRŠE ZAKON</b></p> <p>Djeca optužena za kršenje zakona imaju pravo na pravnu pomoc i pravilan tretman. Trebalо bi da se uspostave brojne mogućnosti da se ovoj djeci pomognе da postanu dobar članov u svojim zajednicama. Zator mora biti posljednji izbor.</p>
<p><b>41</b>  <b>PRIMJENA VAJRJUJUĆIH KONSENCIJA ZA DJECU</b></p> <p>Ako zakoni države štite dječja prava bolje od ove Konvencije, onda se trebaju primjenjivati ovi zakoni.</p>	<p><b>42</b>  <b>DAKO MORA ZNATI DJEČJA PRAVA</b></p> <p>Države bi trebale biti aktive u predstavljanju sadržaja ove Konvencije djeци i odraslima, kako bi svako bio upoznat sa djecičkim pravima.</p>	<p><b>43-54</b>  <b>KAKO FUNKCIIONIŠE OVA KONVENCIJA</b></p> <p>Ovi članovi objašnjuju kako vlasti, Ujedinjene nacije, uključujući Komitet za prava dječeta i UNICEF - kao i druge organizacije rade na tome da se osigura da sva djeca u potpunosti uživaju svoja prava.</p>

## VJEŽBA 2 NAJVAŽNIJA TRI PRAVA

Koja su vaša najvažnija tri prava  
dok ste na društvenim mrežama?



Više o pravima djeteta  
možete pročitati na  
<https://www.unicef.org/media/56661/file>



Pravo 01

---

---

---

Pravo 02

---

---

---

Pravo 03

---

---

---

**VJEŽBA 3****DIJELJENJE**

Zaokružite tri osobe za koje mislite da mogu vidjeti ono što vi kažete, uradite ili postavite na društvenim mrežama.

**01**

Moji postovi na  
društvenim mrežama

**02**

Moje lične informacije  
(npr. adresa, ime)

**03**

Moja fizička lokacija

**04**

Moja istorija  
pretraživanja

Roditelji \_\_\_\_\_

IT kompanije \_\_\_\_\_

Porodica \_\_\_\_\_

Stranci \_\_\_\_\_

Država \_\_\_\_\_

Firme \_\_\_\_\_

Ostali:  
.....

Zašto?  
.....  
.....

Roditelji \_\_\_\_\_

IT kompanije \_\_\_\_\_

Porodica \_\_\_\_\_

Stranci \_\_\_\_\_

Država \_\_\_\_\_

Firme \_\_\_\_\_

Ostali:  
.....

Zašto?  
.....  
.....

Roditelji \_\_\_\_\_

IT kompanije \_\_\_\_\_

Porodica \_\_\_\_\_

Stranci \_\_\_\_\_

Država \_\_\_\_\_

Firme \_\_\_\_\_

Ostali:  
.....

Zašto?  
.....  
.....

Roditelji \_\_\_\_\_

IT kompanije \_\_\_\_\_

Porodica \_\_\_\_\_

Stranci \_\_\_\_\_

Država \_\_\_\_\_

Firme \_\_\_\_\_

Ostali:  
.....

Zašto?  
.....  
.....

## VJEŽBA 4

# SAVJET

Pročitajte šta ostali mladi ljudi kažu o svojoj sigurnosti i privatnosti na internetu. Da li se slažete sa ovim tvrdnjama? Zašto? Zašto ne? Napišite svoje odgovore u kućicama ispod tvrdnje..



Osjenčite zvjezdice da pokažete u kojoj mjeri se slažete sa ovom izjavom



:

**"Zaista sam zabrinuta zbog hakera koji mogu provaliti u sistem pohranjivanja podataka i upotrijebiti moje podatke."**



---

---

---

---



:

**"Uspostavio sam punu kontrolu privatnosti i aktivirao sigurnosne postavke tako da nisam nešto posebno zabrinut za svoje lične podatke."**



---

---

---

---



:

**"Jedan od mojih internet prijatelja, kojeg nisam upoznala u stvarnom životu, me pitao da li želim da se lično upoznamo. Mislim da neću otici ..."**



---

---

---

---

• TVOJE IME •

## VJEŽBA 5

# POVJERENJE

Pogledajte snimke ekrana sa podijeljenog materijala i razmislite da li biste vjerovali informacijama sa ovih web stranica.

**UNICEF**  
O kakvoj se vrsti web stranice radi? Da li mislite da je ova web stranica pouzdana? Zašto jeste? / Zašto nije?




• TVOJE IME •

## VJEŽBA 5

# POVJERENJE

Pogledajte snimke ekrana sa podijeljenog materijala i razmislite da li biste vjerovali informacijama sa ovih web stranica.



**WIKIPEDIA**

O kakvoj se vrsti web stranice radi? Da li mislite da je ova web stranica pouzdana? Zašto jeste? / Zašto nije?

Main Page Talk Read View source View history Search Wikipedia

Welcome to Wikipedia, the free encyclopedia that anyone can edit. 6,091,127 articles in English

From today's featured article

**Adore** is the fourth studio album by the American alternative rock band The Smashing Pumpkins (vocalist [Billy Corgan](#) pictured), released on June 2, 1998, by Virgin Records. After the multi-platinum success of *Mellon Collie and the Infinite Sadness* and subsequent tour, the Pumpkins' follow-up album was highly anticipated, but drummer [Jimmy Chamberlin](#) had left the band, and the recording of *Adore* was challenging. The album featured a more subdued and electronica-tinted sound than the band's previous work; [Greg Kot](#) of *Rolling Stone* magazine called it "a complete break with the past". Sales for the album were far less than for the band's previous two albums, but it became the third straight Pumpkins album to be nominated for the [Grammy Award](#) for Best Alternative Music Performance. It was well received by critics, and has gained a cult following. A remastered and expanded version of the album was released on CD, vinyl and other formats in September 2014. ([Full article...](#))

Recently featured: [SMS Kaiser Wilhelm der Grosse](#) - British hydrogen bomb programme - [Samuel Mulledy](#)

In the news

COVID-19 pandemic  
Disease · Virus · Testing · Timeline · By location · Impact · Notable deaths · Portal

- SpaceX's Crew Dragon and Falcon 9 make their first crewed launch (pictured) for NASA.
- Protests and riots break out across the United States following the killing of George Floyd in Minneapolis.
- Costa Rica becomes the first Central American country to legalize same-sex marriage.
- A Pakistan International Airlines passenger aircraft crashes in Karachi, killing ninety-seven people.

Recent deaths: Mady Mespli · Jayanendra Chand Thakur · Michel Gauthier · Yawo Agbolyo · John Nzenze · Elsa Dorrian · Bobby M

Other recent events · Nominate!

On this day

June 2: **Festa della Repubblica** in Italy (1946)

- 455 – After having removed Petronius Maximus from the imperial throne, Vandals led by Genseric entered Rome and sacked the city for two weeks.
- 1866: [Giuseppe Garibaldi](#) crossed [Sicily](#)

12

• TVOJE IME •

## THE BETOOTA ADVOCATE NOVINE

### VJEŽBA 5

# POVJERENJE

Pogledajte snimke ekrana sa podijeljenog materijala i razmislite da li biste vjerovali informacijama sa ovih web stranica.

O kakvoj se vrsti web stranice radi? Da li mislite da je ova web stranica pouzdana? Zašto jeste? / Zašto nije?

---

---

---

---



The BETOOTA ADVOCATE

BREAKING NEWS IN-FOCUS POLITICS SPORTS THE NATION LOCAL NEWS WORLD NEWS

Local News

## Family Bond Over What Twitching Pet Could Be Possibly Dreaming About

SOCIAL

f 744,569 Fans	LIKE
603,780 Followers	FOLLOW
64,238 Followers	FOLLOW

LATEST PODCAST

A cartoon character with blue skin and red hair is sitting at a desk in front of the computer monitor, looking at it.

• TVOJE IME •

## WEB MD SA MEDICINSKIM INFORMACIJAMA

O kakvoj se vrsti web stranice radi? Da li mislite da je ova web stranica pouzdana? Zašto jeste?/Zašto nije?

VJEŽBA 5

# POVJERENJE


Pogledajte snimke ekrana sa podijeljenog materijala i razmislite da li biste vjerovali informacijama sa ovih web stranica.



## VJEŽBA 6

# PORUKE

Napišite poruku prijatelju u kojoj  
ćete mu iznijeti svoje mišljenje  
kako mlađi ljudi treba da se  
ponašaju jedni prema drugima  
kada komuniciraju preko  
društvenih mreža.



Kako se trebate ponašati?



Šta nikada ne bi trebali uraditi?



Kako se trebate ponašati?



Šta nikada ne bi trebali uraditi?



## VJEŽBA 7

# BLOKIRANJE

Da li ste ikada nekoga blokirali na društvenim mrežama? Što je on to uradio da ste ga morali blokirati? Pročitajte priče i odlučite da li biste vi blokirali tu osobu.



Posljednje tri sedmice jedan drug iz razreda vam svakodnevno šalje zlonamjerne poruke.



Zašto?/Zašto ne?



---

---

---

---

---



Vaš najbolji prijatelj vas na ružan način komentariše u grupnom chatu. Obično su svi fini prema vama dok ste na društvenim mrežama.



Zašto?/Zašto ne?



---

---

---

---

---



Neko nepoznat vam šalje zahtjev za prijateljstvo preko Facebooka. Ne prepoznajete ga po slici.



Zašto?/Zašto ne?



---

---

---

---

---

## VJEŽBA 7

# BLOKIRANJE

Da li ste ikada nekoga blokirali na društvenim mrežama? Što je on to uradio da ste ga morali blokirati? Pročitajte priče i odlučite da li biste vi blokirali tu osobu.



⋮

Mama te dodaje kao prijatelja i označi te u nekim slikama kad si bio beba. Ne želiš da te slike vide tvoji prijatelji.



Zašto?/Zašto ne?



---

---

---

---

---



⋮

Neko s kim ste bili na chat-u vas pita da mu pošaljete gole slike. Ne osjećate se prijatno



Zašto?/Zašto ne?



---

---

---

---

---



⋮

Netko iz vaše škole šalje vam video koji prikazuje slikovito nasilje.



Zašto?/Zašto ne?



---

---

---

---

---

• TVOJE IME •

## VJEŽBA 8

# ODGOVOR

Ako nekoga zlostavljuju putem interneta, mi imamo odgovornost da nešto učinimo po tom pitanju. Šta mislite da bi svako od nas trebao učiniti da zaustavi sajber nasilje ili da pomogne osobi koja je zlostavljana?



Osoba koja je zlostavljana

Prijatelji (prijatelji nasilnika ili prijatelji osobe koja je zlostavljana)

Ostali posmatrači

## VJEŽBA 9


# PODRŠKA

Znate li koji su mehanizmi dostupni u vašoj državi a koji pomažu mladim ljudima u slučaju da su uznemireni ili zabrinuti zbog nekog iskustva na internetu? Na primjer, postoji li osoba, web stranica ili organizacija za koju znate da joj se možete obratiti za pomoć? Kako ste saznali za njih?



Koga ti znaš da mu se možeš obratiti za pomoć ukoliko se nešto loše desi na društvenim mrežama? Šta ta osoba može uraditi da ti pomogne?

Kojim web stranicama ili organizacijama se možeš обратити за pomoć? Šta oni mogu uraditi?



Nema veze ako vam ništa ne padne na pamet! Pokušajte napraviti brzu pretragu interneta i recite nam kakve ste informacije pronašli!

## VJEŽBA 10

# UPOZORENJE

Postoji mnogo različitih ljudi, raznovrsnih aktivnosti ili iskustava sa kojima se možete susresti na internetu. Možda mislite da su neke od tih stvari manje sigurne ili više sigurne od drugih. Kako procjenjujete neke od ovih aktivnosti (npr. susret uživo sa nekim koga ste upoznali preko društvenih mreža)?

Isrijecite rečenice i zalijepite ih  
na linijama na  
sljedećoj stranici.



- 1 Dijeljene ličnih informacija (npr. kućna adresa)
- 2 Susret sa nekim koga ste upoznali preko društvenih mreža
- 3 Dopisivanje sa strancem
- 4 Slanje privatnih slika prijatelju
- 5 Prihvatanje zahtjeva za pijateljstvo od nekoga koga ne poznajete
- 6 Upotreba google pretraživača da istražite zadatak za školu


## VJEŽBA 10

# UPOZORENJE

Zeleno znači potpuno sigurno.  
Crveno znači uopšte nije sigurno.  
Ako nešto nedostaje na listi, dopišite!  
potpuno sigurno  
uopšte nije sigurno

Completely safe

Not safe at all



## VJEŽBA 11 ZAŠTITA




Šta se to dešava sa njom?

Ti...



Kome bi se ovi mladi ljudi mogli obratiti za pomoć i s kim bi mogli razgovarati o svom problemu?

Ti...



**Jamila je 8. razred. Posljednjih mjesec dana ona prima anonimne poruke u kojima se pogrdno govori o njenoj odjeći i frizuri.**

Jednog dana, jedan od njenih prijatelja joj je rekao da je na Instagramu postavljen lažni profil sa njenim imenom i da se sa njega drugima šalju priproste fotografije.

Jamila se boji otići u školu kako je ne bi zadirkivali



Da li biste vi bili spremni nositi se sa ovim rizikom?

Ti...



Šta biste mogli uraditi da se zaštite?

Ti...



## VJEŽBA 11 ZAŠTITA




Šta se to dešava sa njom?

Ti...



Kome bi se ovi mladi ljudi mogli obratiti za pomoć i s kim bi mogli razgovarati o svom problemu?

Ti...



**Gino ima 15 godina. On obožava internet igrice i često igra do kasno u noć.**

Svaki dan on provodi najmanje 10 sati igrajući se na kompjuteru.

U početku je to bilo samo iz zabave, ali Gino je onda počeo izbjegavati školu kako bi igrao igre i više ne želi učestvovati u aktivnostima sa drugovima ili porodicom.

Postaje sve više društveno izolovan i njegova porodica je zabrinuta za njegovo mentalno zdravlje.



Da li biste vi bili spremni nositi se sa ovim rizikom?

Ti...



Šta biste mogli uraditi da se zaštitite?

Ti...



## VJEŽBA 11 ZAŠTITA




Šta se to dešava sa njom?

Ti...



Kome bi se ovi mladi ljudi mogli obratiti za pomoć i s kim bi mogli razgovarati o svom problemu?

Ti...



Zahra prihvata novi Facebook zahtjev za prijateljstvo od starijeg muškarca kojeg ne poznaje. Ona se počinje dopisivati sa njim i shvata da se slažu oko mnogo stvari.

Zahra smatra da ne može razgovarati sa svojim roditeljima o nekim iskustvima iz škole, i čini se da njen novi prijatelj može sve to da razumije, a ona osjeća kako mu se može povjeriti.

Jednoga dana on je pita da li želi da se lično upoznaju. Zahra nije sigurna da li treba otići i upoznati se sa novim prijateljem.



Da li biste vi bili spremni nositi se sa ovim rizikom?

Ti...



Šta biste mogli uraditi da se zaštite?

Ti...



## VJEŽBA 11 ZAŠTITA




Šta se to dešava sa njom?

Ti...



Kome bi se ovi mladi ljudi mogli obratiti za pomoć i s kim bi mogli razgovarati o svom problemu?

Ti...



**Max ima 16 godina. Njegova majka na svom profilu objavljuje fotografiju Maxa kad je on imao 3 godine i to bez njegova dopuštenja.**

Na fotografiji Max se go igra na plaži sa nekim drugarima.

Njegova majka obožava tu fotografiju i želi je podijeliti sa svojim prijateljima i porodicom sa kojima je povezana preko Facebook-a, ali Maxu uopšte nije priyatno da ta slika bude vidljiva na internetu.



Da li biste vi bili spremni nositi se sa ovim rizikom?

Ti...



Šta biste mogli uraditi da se zaštite?

Ti...



## VJEŽBA 12

# ŠTITOVI

Virusi i štetni softver mogu biti loši po vaš kompjuter - mogu ga usporiti ili srušiti sistem ili izbrisati datoteke ili čak izložiti riziku vašu privatnost ili sigurnosne postavke. Činite li išta da zaštite vaš kompjuter od virusa?



Napišite neke od stvari koje primjenjujete kako biste zaštitili svoj kompjuter.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Ovu ineraktivnu knjigu izradili su Međunarodna unija za telekomunikacije (ITU) i radna grupa sastavljena od autora koji su dali svoj lični doprinos, a koji dolaze iz vodećih institucija iz oblasti dječjih prava i zaštite djece u digitalnom okruženju.


Aktivnosti se temelje na onima koje je razvio Young and Resilient Research Center Univerziteta Western Sydney, uz podršku Fondacije 5Rights, kako bi se olašala izrada Opštih komentara UNCRC-a o pravima djece u digitalnom okruženju.

Ova knjiga ne bi bila moguća da autori i ITU-ov grafički tim nisu uložili dosta svog vremena, ispoljili entuzijazam i veliku predanost.

ITU je zahvalan svim dole navedenim partnerima koji su izradili ovaj resurs za djecu, poklanjajući svoje dragocjeno vrijeme i sturčnost:

Amy Jones i Olivia Solari Yrigoyen (Child Rights Connect),  
John Carr (ECPAT International) kao i Amanda Third  
i Lilly Moody (Univerzitet Western Sydney).

**www.itu.int/cop**



© ITU 2020 some rights reserved. This work is licensed to the public through a Creative Commons Attribution-Non-Commercial-ShareAlike 3.0 IGO license (CC BY-NC-SA 3.0 IGO). Under the terms of this licence, you may copy, redistribute, transmit, and adapt the work for non-commercial purposes, under the following conditions: Attribution: please cite the work as follows: <desired citation, which includes link/DOL>. Translations: If you create a translation of this work, please add the following disclaimer along with the attribution: This translation was not created by the International Telecommunication Union (ITU) and should not be considered an official ITU translation or publication. ITU shall not be liable for any content or error in this translation. Adaptations: If you create an adaptation of this work, please add the following disclaimer along with the attribution: This is an adaptation of an original work by the International Telecommunication Union (ITU). Views and opinions expressed in the adaptation are the sole responsibility of the author or authors of the adaptation and are not endorsed by ITU. For more information, please visit <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/>